

Crna Gora  
VLADA CRNE GORE  
Broj: 06-1839/5  
Podgorica, 6. septembar 2012. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 30. avgusta 2012. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ISPLATI DEVIZNIH SREDSTAVA GRAĐANA POLOŽENIH KOD DAFIMENT BANKE AD BEOGRAD I BANKE PRIVATNE PRIVREDE DD PODGORICA POLOŽENIH PREKO PREDUZEĆA JUGOSKANDIK DD BEOGRAD**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su dr MILORAD KATNIĆ, ministar finansija i BORIS BUŠKOVIĆ, pomoćnik ministra.

PREDSJEDNIK  
Dr Igor Lukšić, s.r.

**ZAKON O IZMJENI ZAKONA O ISPLATI DEVIZNIH SREDSTAVA GRAĐANA POLOŽENIH KOD DAFIMENT BANKE AD BEOGRAD I BANKE PRIVATNE PRIVREDE DD PODGORICA POLOŽENIH PREKO PREDUZEĆA JUGOSKANDIK DD BEOGRAD**

**Član 1**

U Zakonu o isplati deviznih sredstava građana položenih kod Dafiment banke AD Beograd i Banke privatne privrede DD Podgorica položenih preko preduzeća Jugoskandik DD Beograd ("Službeni list CG", broj 21/08), u članu 6 stav 2, druga rečenica mijenja se i glasi:

„Zahtjev iz stava 1 ovog člana može se podnijeti najkasnije do 31. januar 2013. godine.“

**Član 2**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

# **O b r a z l o ž e n j e**

## **I Ustavni osnov za donošenje zakona**

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore kojim je utvrđeno da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru, a u kom smislu je predloženo novi rok za podnošenje zahtjeva deponenata.

## **II Razlozi za donošenje zakona**

Osnovni razlog za predlaganje Izmjene Zakona o isplati deviznih sredstava građana položenih kod Dafiment banke AD Beograd i Banke privatne privrede DD Podgorica položenih preko preduzeća Jugoskandik DD Beograd ("Službni list CG", broj 21/08), je stvaranje pravnog okvira da pravo na isplatu deviznih sredstava ostvare i građani sa prebivalištem u Crnoj Gori, koji nijesu bili u mogućnosti da podnesu uredne zahtjeve u roku propisanom članom 6 stav 2 toga zakona. Zahtjevi za isplatu su se mogli podnositi do 4. aprila 2009. godine.

Naime, u postupku primjene Zakona i zbog toga što su se tek u 2012. godini stekli uslovi za pristup bazi dostupne dokumentacije iz odgovarajućih evidencija, ocjenjeno je da treba produžiti rok za podnošenje zahtjeva za isplatu deviznih sredstava.

Shodno tome, izvršenom izmjenom zakona omogućila bi se isplata deviznih sredstava određenim građanima koji to svoje pravo nijesu ostvarili u zakonom predviđenom roku, a deponovali su devizna sredstva kod navedenih banaka.

## **III Usaglašenost sa evropskim zakonodavstvom i potvrđenim međunarodnim konvencijama**

Predlog važećeg Zakona ne podliježe usaglašavanju sa evropskim zakonodavstvom, ni sa obavezama preuzetim međunarodnim konvencijama.

## **IV Objašnjenje osnovnih pravnih instituta**

Odredbom člana 1 predlaže se izmjena druge rečenice člana 6 stav 2, produženjem roka za podnošenje zahtjeva za isplatu deviznih sredstava do 31. januar 2013. godine. Naime, rok prema važećem Zakonu istekao je 4. aprila 2009. godine, pa se zbog velikog broja zahtjeva iskazanih nakon navedenog roka, kao i neplaniranog dugog perioda koji je protekao do pristupa odgovarajućoj bazi podataka, predlaže navedena izmjena.

Odredbom člana 2 predlaže se stupanje na snagu zakona osmog dana od objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

## **V Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje ovog zakona**

Za sprovođenje ovog zakona potrebno je obezbijediti iz Budžeta Crne Gore, sredstva u iznos od najmanje 3,5 miliona Eur-a. Navedena sredstva će se, saglasno Zakonu, realizovati u propisanim rokovima.

Za realizaciju pristiglih i obrađenih zahtjeva na osnovu Zakona o isplati deviznih sredstava građana položenih kod Dafiment banke AD Beograd i Banke privatne privrede DD Podgorica položenih preko preduzeća Jugoskandik DD Beograd ("Službeni list CG", broj 21/08), procijenjena su sredstva iz Budžeta Crne Gore, u iznos od oko najmanje 10 miliona Eur-a.

**PREGLED ODREDBI KOJE SE MIJENJAJU IZ ZAKONA O ISPLATI DEVIZNIH SREDSTAVA GRAĐANA POLOŽENIH KOD DAFIMENT BANKE AD BEOGRAD I BANKE PRIVATNE PRIVREDE DD PODGORICA POLOŽENIH PREKO PREDUZEĆA JUGOSKANDIK DD BEOGRAD ("Službeni list CG", broj 21/08) ODREDBAMA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ISPLATI DEVIZNIH SREDSTAVA GRAĐANA POLOŽENIH KOD DAFIMENT BANKE AD BEOGRAD I BANKE PRIVATNE PRIVREDE DD PODGORICA POLOŽENIH PREKO PREDUZEĆA JUGOSKANDIK DD BEOGRAD**

**Član 6**

Pravo na isplatu deviznih sredstava utvrđuje se na osnovu zahtjeva deponenta, koji se podnosi banci sa kojom Ministarstvo finansija zaključi ugovor o isplati deviznih sredstava.

Prijem zahtjeva počinje 60-tog dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Rok za podnošenje zahtjeva je 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Uz zahtjev za isplatu deviznih sredstava dostavlja se sljedeća dokumentacija:

- 1) ugovor o oročavanju deviznih sredstava (za Dafiment banku AD Beograd u likvidaciji) ;
- 2) ugovor o oročavanju deviznih sredstava na deviznu štednju i devizna knjižica (za Banku privatne privrede Crne Gore DD Podgorica, položenih preko preduzeća Jugoskandik DD Beograd);
- 3) dokaz o prebivalištu na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Ukoliko su devizna sredstva stečena po osnovu nasljeđa, pored dokumentacije iz stava 4 ovog člana, uz zahtjev se dostavlja i pravosnažno rješenje o nasljeđivanju.

Za devizna sredstva stečena po osnovu ugovora o poklonu, pored dokumentacije iz stava 4 ovog člana, uz zahtjev se dostavlja i ugovor o poklonu ovjeren kod nadležnog suda.

Isplata po osnovu nasljeđa ili ugovora o poklonu vršiće se srazmjerno visini naslijeđenog, odnosno poklonjenog dijela.

Bliži sadržaj zahtjeva za isplatu deviznih sredstava, način realizacije isplate deviznih sredstava i naziv banke sa kojom je zaključen ugovor o isplati deviznih sredstava utvrđuje se, odnosno određuje propisom Ministarstva finansija.

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM  
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

		Identifikacioni broj Izjave	MF-IU/PZ/12/17
<b>1. Naziv nacrt/predloga propisa</b>			
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjeni Zakona o isplati deviznih sredstava građana položenih kod Dafiment banke AD Beograd i Banke privatne privrede DD Podgorica položenih preko preduzeća Jugoskandik DD Beograd		
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on the Amendments to the Law on Citizen Foreign Currency Assets Payments, Deposited in Dafiment bank JSC Belgrade and Private Economy Bank Ltd Podgorica Deposited Through Jugoskandik Ltd. Belgrade		
<b>2. Podaci o obrađivaču propisa</b>			
a) Organ državne uprave koji priprema propis			
Organ državne uprave	Ministarstvo finansija		
- Sektor/odsjek	Sektor trezora		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Boris Bušković, 063 209 040, boris.buskovic@mif.gov.me		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Dragan Darmanović, 020 202 167, dragan.darmanovic@mif.gov.me Marina Popović, 020 232 251		
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa			
- Naziv pravnog lica	/		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/		
<b>3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis</b>			
- Organ državne uprave	Ministarstvo finansija		
<b>4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)</b>			
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis			
Sporazum ne sadrži odredbu koja se odnosi na normativni sadržaj predloga propisa.			
b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa			
	<input type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa			
/			
<b>5. Veza nacrt/predloga propisa s Nacionalnim programom za integraciju (NPI) odnosno Nacionalnim programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (NPA)</b>			
- NPI/NPA za period	2008-2012		
- Poglavlje, potpoglavlje	/		
- Rok za donošenje propisa	/		
- Napomena	Donošenje zakona o izmjeni Zakona o isplati deviznih sredstava građana položenih kod Dafiment banke AD Beograd i Banke privatne privrede DD Podgorica položenih preko preduzeća Jugoskandik DD Beograd nije predviđeno NPI.		
<b>6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije</b>			



a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji odredba sekundarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
<b>6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti</b>	
/	
<b>7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu</b>	
Ne postoje odgovarajući propisi EU s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost.	
<b>8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa</b>	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	/
<b>9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)</b>	
/	
<b>10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)</b>	
Predlog zakona o izmjeni Zakona o isplati deviznih sredstava građana položenih kod Dafiment banke AD Beograd i Banke privatne privrede DD Podgorica položenih preko preduzeća Jugoskandik DD Beograd nije preveden na engleski jezik.	
<b>11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti</b>	
U izradi Predloga zakona o izmjeni Zakona o isplati deviznih sredstava građana položenih kod Dafiment banke AD Beograd i Banke privatne privrede DD Podgorica položenih preko preduzeća Jugoskandik DD Beograd nije bilo učešća konsultanata.	
Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa	Potpis / ministar vanjskih poslova i evropskih integracija
	
Datum:	Datum:
	

**Prilog obrasca:**

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

**TABELA USKLAĐENOSTI**

1. Identifikacioni broj (IB) nacarta/predloga propisa	1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacarta/predloga propisa na Vladi		
MF-TU/PZ/12/17	MF-IU/PZ/12/17		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka			
3. Naziv nacarta/predloga propisa Crne Gore			
Na crnogorskom jeziku	Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjeni Zakona o isplati deviznih sredstava građana položanih kod Dafiment banke AD Beograd i Banke privatne privrede DD Podgorica položenih preko preduzeća Jugoskandik DD Beograd	Proposal for the Law on the Amendments to the Law on Citizen Foreign Currency Assets Payments, Deposited in Dafiment bank JSC Belgrade and Private Economy Bank Ltd Podgorica Deposited Through Jugoskandik Ltd. Belgrade		
4. Usklađenost nacarta/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije			
a)	b)	c)	e)
Određba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Određba i tekst odredbe nacarta/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacarta/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost
			Rok za postizanje potpune usklađenosti